




Korisničko uputstvo
verzija 1.1


Srpski



HDR-105 Halogeni dimer/prekidač sa transformatorom



* Kontrola halogenog svetla sa
COCO predajnikom
(nije uključen u set)




Prednja strana

- A: Konektor
- B: Zidni nosač
- C: Mrežni priključak
- D: Zaštitni poklopac
- E: Vijak za montažu


Zadnja strana

- F: Selektor "House" koda
- G: Selektor numeričkog koda




[1] Postavite selektore koda na željenu vrednost.


 **COCO predajnik (npr. daljinski upravljač)** se mora setovati na istu vrednost koda kao što je setovan prijemnik.




[2] Isključite struju pre nego što započnete instalaciju ovog uređaja.



[3] Odvrnite šraf na zaštitnom poklopcu.




[4] Uklonite zaštitni poklopac povlačenjem na gore.



[5] Povežite lampu sa ovim uređajem preko konektora sa leve strane terminalnog bloka ("SEC") kao što je prikazano na slici **[5a]**.

⚠ Dužina voda lampe ne sme biti manja od 30 cm a veća od 2 m!




[5a] Povežite halogene lampe paralelno.


⚠ Nikada ne povezujte lampe serijski. Konsultujte se sa električarem ako niste sigurni!

⚠ Povežite najmanje 35 W!

⚠ Maksimalna snaga 105 W!




[6] Povežite prijemnik sa kućnim napajanjem preko konektora sa desne strane terminalnog bloka ("PRI").




[7] Vratite zaštitni poklopac na svoje mesto.

⚠ Uvek montirajte zaštitni poklopac pre nego što uključite struju!



[8] Montirajte uređaj na željenu lokaciju.

⚠ *Ovaj proizvod se greje tokom rada. Instalirajte ga u prostoru koji se provetrava. Temperatura prostora u kome je instaliran uređaj ne sme preći 75 °C!*



[9] Uključite struju.

Napomena

- Ovaj proizvod se mora koristiti u kombinaciji sa makar jednim COCO transmiterom.
- Ovaj uređaj predstavlja kombinaciju transformatora i dimer/prijemnika. Transformator: konvertuje 230 V u 12 V za napajanje halogene sijalica. Dimer/prijemnik: daljinski upravlja halogenim osvetljenjem.
- Da bi se sprečio uticaj jednog uređaja na drugi, preporučuje se minimalna razdaljina između njih - 50 cm.
- Bežični sistem se može proširiti drugim COCO prijemnicima ili transmiterima.
- Ako proizvod ne radi:
 - Proverite da li je podudara kombinacija kodva prijemnika i predajnika **[1]**.
 - Proverite da li je prijemnik dobro povezan sa sijalicama i napajanjem (ponovite korake **[2 – 9]**).

Funkcija dimovanja

- Dimovanje: Pritisnite 'on' taster daljinskog upravljača 3 puta: (1) Pritisnite prvi put: Dimer se uključi (2) Pritisnite opet: Intezitet svetla počinje da se menja. (3) Pritisnite treći put i izabrali ste željeni intezitet osvetljenja.
- Iako je dimer isključen, pamti definisanu vrednost inteziteta osvetljenja za naredni put kada se uključi.
- Nikada ne programirajte dimer prijemnik i on/off prijemnik da rade na isti taster daljinskog upravljača.
- Ne programirajte više dimera da rade da se uključuje preko istog tastera predajnika. Koristite različite tastere.

Bezbedno rukovanje

- UVEK isključite struju pre nego što započnete instalaciju uređaja. Uključite struju tek onda kada ste kompletirali instalaciju uređaja.
- Nemojte instalirati ovaj uređaj pored fluorescentnog osvetljenja.

- Ne stavljajte uređaj direktno na sijalice.
- Uvek montirajte zaštitnu plastiku [7] kao ne bi došlo do dodirivanja i ispadanja fica iz konektora.
- Ulazno napajanje ne sme preći 230 V, 50 Hz.
- Nemojte povezivati lampe koje troše manje od 35 W. Drugim rečima, jedna lampica od 35 W ili više lampa ukupna snaga najmanje 35 W.
- Ukupna snaga lampe ne sme preći 105 W. Npr. 1 lampica od 100 W, 2 lampe od 50 W 3 lampe od 35 W.
- Samo koristite lampe koje podržavaju halogene sijalice.
- Ne pokušavajte sami da popravite uređaj. Ako je uređaj oštećen, ili ako sumnjate u njegovu ispravnost, vratite uređaj tamo gde ste ga i kupili.
- Nikada ne koristite COCO proizvode za sisteme gde bi posledica kvara ili prestanka rada uređaja ugrožavala ljudski život.
- Ne koristite uređaj u prostorijama gde ima vlage. Očistite uređaj istom krpom.

Wireless

- Ovaj uređaj koristi radio talase koje prolaze kroz zid, prozore i vrata. Domet pri optičkoj vidljivosti je maksimalno 75 metara dok u zatvorenom prostoru zavisi od uticaja materijala kao što su staklo, metal i beton. Prosečni domet u zatvorenim prostorijama je oko 30 m.
- Duplo staklo (HR glass) često sadrži i tanak sloj metala. Ovakvo staklo omogućava prolazak svetlosti ali negativno utiče na radio signale. Ako se HR staklo nalazi između predajnika i prijemnika, možete da očekujete značajno smanjenje dometa i kvaliteta signala.
- Ovaj uređaj radi na frekvenciji od 433.92 MHz koji je u skladu sa osnovnim zahtevima R&TTE Directive 1999/5/EC i može se koristiti u svim zemljama članicama EU.



Ovaj proizvod je usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama evropskih zakona. Izjava o usaglašenosti (DoC) je dostupna na www.coco-technology.com



PAN-TRADE INTERNATIONAL B.V.

P.O. BOX 126
4760 AC ZEVENBERGEN
THE NETHERLANDS
www.coco-technology.com



Declaration of Conformity

Pan-Trade International BV declares that the COCO product, model:

type designation HDR-105 HALOGEN DIMMER/SWITCH WITH TRANSFORMER
item number 74022

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives R&TTE 1999/5/EC, EMC 2004/108/EC and LVD 2006/95/EC and is compatible with the standards EN 300 220-1/3, EN 55015 and EN 301 489-1/3.

Manufacturer / Authorised representative,



M.A. Hoekstra, managing director
Zevenbergen, 2008-01-30